

Sesotho

Mohato

# Nkodi o tseba nako

5



Zandile Malaza



**Nkodi o tseba nako**

**Sesotho**

**Mohato 5**

ISBN: 978-1-77981-428-9

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongodi: Zandile Malaza

Mofetoledi: Nthuseng Tsoeu

Motshwantshisi: Jesse Pietersen

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.



# Nkodi o tseba nako



**Zandile Malaza**



Nkodi o na le watjhe e ntjha.

O ithuta ho bala nako.


“O a tseba ho bala nako, Nkodi,” ho tjho nkgono.

Empa bothata ke hore Nkodi ha a be nakong, o etsa tsohle butle, butle, butle!

“Ke hora ya botshelela jwale, Nkodi” ho tjho nkgono “Ke nako ya dijo!”

Nkodi o ja dijo tsa hae butle.

“Moshanyana enwa o lenama jwaloka seboko,” nkgono o a nahana.







“Ke hora ya bosupa jwale, Nkodi” ho tjho nkgono “Ke nako ya ho hlapa ho lokisetsa ho robala.”

Nkodi o hlapa meno a nanaboloha.

O itokisetsa ho robala ka ho nanaboloha.

“Moshanyana enwa o lenama jwaloka kgofu,” Nkgono o a nahana.

Ka hora ya botshelela letsatsi le latelang  
Nkodi o sa robetse.

“Tsoha Nkodi” ho tjho nkgono.

“Moshanyana enwa o lenama jwaloka  
lefokolodi,” Nkgono o a nahana.





Ke hora ya bosupa hoseng.

“Potlaka, Nkodi!” ho tjho nkgono “O tla fihla morao sekolong.”

Nkodi o hlapa butle.

O apara butle.

O ja dijo tsa hoseng butle.

“Moshanyana enwa o lenama jwaloka leobu,” Nkgono o a nahana.

Ke hora ya borobedi hoseng.


Nkodi o morao sekolong.

Bana ba bang ha ba bonahale.

“Potlaka, Nkodi!” ho tjho nkgono.

Empa Nkodi o a nanaboloha, o tsamaya a phomola.

“Moshanyana enwa o lenama jwaloka kgudu,” Nkgono o a nahana.







Ka hora ya leshome hoseng, Nkodi o kena tlelaseng a tjhiritsa.

Bohle ba mo sheba. O salletse morao.

Nkodi ha a rate ho shejwa. (O swabile.)

“Ha ke sa tla hlola ke nanaboloha hore ke fihle ka marao ho nako,” Nkodi o a ipolella.

Ka letsatsi le latelang hoseng haholo, Nkodi a tsoha a sheba watjhe ya hae.


Ke hora ya bohloano nkgono o sa robetse.

Ka potlako Nkodi a itokisetsa ho ya sekolong.

Kajeno ha se yena Nkodi kgofu.

Kajeno ke Nkodi lengau.





Nkodi o tsamaya ka potlako ho ya sekolong.

O sheba watjhe ya hae.

Ke hora ya bosupa hoseng, ke wa pele sekolong.



Kajeno Nkodi o tshwere nako.

O tseba ho bala watjhe.

O se a dula a le nakong.

Nkgono o thabiswa ke ketso yeo ya hae.



## Readers

### Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buji o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

### Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

### Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonyu
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

### Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

### Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

**ZENEX**  
FOUNDATION

  
**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehlopi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

